

t106_funct_2 (TMaP-
SazrVw5bqEeAaquNjUJUDpwYq44WrYE)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow \\ & (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X1))) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 \\ & X4 (k1_zfmisc_1 X1)) \Rightarrow ((m1_setfam_1 (k7_funct_2 X0 X1 X2 (k6_funct_2 \\ & X0 X1 X2 X3)) X4) \Rightarrow (m1_setfam_1 X3 X4)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.r1_tarski X0 X0 \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (k5_setfam_1 X0 X1 = k3_tarski X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ & ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k7_funct_2 \\ & X0 X1 X2 X3) (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X1))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge \\ & ((\neg v1_xboole_0 X1)\wedge(((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 X0 X1)\wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))))))\wedge(m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X1))))))\Rightarrow(m1_subset_1 (k6_funct_2 \\ & X0 X1 X2 X3) (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (k5_setfam_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_setfam_1 X1 X0)\Leftrightarrow(r1_tarski X0 (k3_tarski X1)) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1)\Rightarrow \\ & (\forall X2.((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 X0 X1)\wedge(m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))))))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X1)))\Rightarrow(r1_tarski (k5_setfam_1 X1 \\ & (k7_funct_2 X0 X1 X2 (k6_funct_2 X0 X1 X2 X3))) (k5_setfam_1 X1 X3)))))) \end{aligned}$$